



ҮЛЭ ҮҮНҮҮГЭ-САЙДЫЙГА КЫНАТТЫЫР

Саха Өрөсүүбүлүктүгэр сана сабалан эрэр фермердэри көбүлүүр уонна ойүүр программага олохуран, ону таһынан орто, дьоруус предпринимательство сайдыытыгар Өрөсүүбүлүктээбэ стратегия чэрчитинэн, Чураччы улуунугар тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар дэр ыччигтар икки аралларыгар бастакытын ыһтыллар «Тыа хаһаайыстыбатыгар профессионаллар эстафеталара - 2017» диги куонкурс Одьулун иһиликээр Аграрнай техникум базатыгар ыһтылына.

Урукыу 70-80-с сылларга агитбиргэт-элээр икки ардыларыгар ытыллар күрэхтэһинилэри санатар куюкурус уопсайа 8 түһүмэхтээх буолла. Тая сиргээр үтөһии сыллар иһинэн үтөһөн бадалах эгэр доһуу көбүлүүр, ону таһынан тая хаһаайыстыбатын сайдыытыгар сана үөһө ыһымаларын туһаныыта, инновациялары киһиэрингэ сүрүн хайысхалары көрдүүр эстафета ороһтүүбүлүкэбингэр маннайгытын ытылланна. Уопсайа 8 хамаанда кытынна: «Сүйүт» (хамаандыыр Л.И. Винокурова), «Эриһ» (хам. Д.Д. Павлов), «Үс кут» (хам. А.Я. Егоров), «Урскай» (хам. А.А. Яковлев), «Быйаг» (хам. П.Д. Романов), «Дьулур» (хам. С.А. Эверстова), «Алас ырыаттар» (хам. Е.Л. Чехордуна), «Алгыс» (хам. Л.А. Романова). Күн бастагы аһаарыгар хамаанда хас биирдийи чилиһэ тус кыахтарын холоһон аһал түһүмэхтэргэ кытыһыһалар: үүтү ыһыһан маастара, бастыһ тырааһарыһ, бастыһ суюһар, бастыһ сыраһыһ, бастыһ кулинар, бһһх ыһар аһаһаһы хомуһуу.

Тэрэний үөрүүлэх ахуйлыгтыг
кытай-чыгыз мэрдэ тылы улуус
бахылыг А.Т. Носовичыг, улуусадгыг
хахайлыгтыг улуусадгыг салга-
ачы А.П. Захарова, Одьлуун нөһлөг
бахылыг Т.В. Ефремова этгилэр.

Күн икнэе ангарыгар «Мин – тaa сирин хаһаайыабыа» диип эрдэттэн бэриллибит тaa хаһаайыгыбатын сайдыытыгар хамаанданын оҥорон кэлбит.

байрхайагтарын көмүскөтүлөр. Дүйүлүүр субо председателин улус байылыгын экономикага, инвестиция богуруустарыгар солбуйагы ИКМатвеев үлүлэтэ. Түмүктүүр түһмэбинэн «Сомоҕолонхуу күүтэ» спортнай эстафета ыаһылына.

Бары даганы түнүмөктөр олус
ыңгайлынаахтык ыштыгыналар. Ээр
дюн бусалдарын быһылынан,
көрүдүүс да түгүнөр эбэхтэр. Кийини
ордук сэгэсхитэр түнүмөктэринэн: ынах
һыр апараты хомуйуу, сэллэрээтэри
ыһыа-хомуйуу, үүт сыттын
боробиркэлээһини, тыраахтары ыһтыа,

оңсору ыңымы-жамуйуу, тырахтар
мотурун өрөмүңгөзүүнүн белгилерге
сөн. Ычкатарбыт барыгыт дүңүн бей-
лэрин сатабылларын, билгилэрин,
дуюкурларын көрдөртүлөр.

Түмүктүүр чааска СӨ үөрэхсэ уонна наука министириин солбуйааччы А.А. Попов, улуус баһылыгын экономикада уонна инвестиция бөлүгүрүстөрүгэр солбуйааччы И.К. Матвеев кыстыгыны биле-лар. Мавна Андрей Анатольевич Аграрий техникум базатыгар тыа хаһалыастыбыгыгар аһамыт эстафетаны сапта дьыл иһиттэн быһааннабыгыгарын эттэ иһэннэ үүсүтүк сыралалан суурбут.



компют улуустаабы тыа хаһаайыстыбатын
управлениетын начальнигар Анна
Прокопьевнаа, улуустаабы ыччат
отделын специалиһыгар Анастасия
Ивановнаа уонна улуус баһылыгар
Андрей Тимофеевичка махтана.

Түмүккө «Алаас ыччаттара» (хам. Е.Л. Чехордуна) хамаандата мунгууур кыйылынаадынан ааттанна уонна 32 тыһыынча солкубай суумалаах сертификатынан наараадалагна. Иккис миэстэбэ «Эрчим» (хам. Д.Д. Павлов) табыста, 24 тыһыынча солкубайдаах сертификатынан болоттэннэ, олтон «Гүйун» (хам. Л.И. Винокурова) хамаанда үһсү болуоттаах миэстэбэ тиксэн, 16 тыһыынча солкубайдаах сертификатын тутта. Номиниациярга тыгистирэр: «Профи-студент» – аграрнай техникум устудуона Игорь Семенов, «Профи-специалист» – «Чурапчы» ТХПК специалиһа Констанция Миронова, Кытаазах пфлиизиттин тэа хаһаайыстыбатыгар специалиһа Айгалина Пономарева, улуустаагы ветеринарнай управление специалиһа Петр Романов, «Профи-фермер» – Холотоо пфлиизиттэн Петр Корянов, Соловьев пфлиизиттэн Виктор Петров, «Лучший капитан» – Алабар пфлиизиттэн Саргылана Эверстова.

Оросууд үүдүжээ магнайгыгын
 ыптылыбыг тыа хаһайыстыбатын
 эйгэтин эхэр үлэнигтэрин улахан
 эспиритата тилигин басыжаа, оосо эбии
 сайдаа, кэмптик ыптыларыгар эрэнбит.
 Эхэр фермертэргэ, үөрэнэ сылшар
 устууоһонкарга сипиһинни, төрөсүт
 улуускут сайдарын туһугар
 үлэнииртүгүгэр ытырабыт. Өйдөөн,
 кэһиһи үлэ кэргэстэрин умнумаһ!

СЕМЕН ЖЕНДРИНСКЭЙ

Улүүска -- бү күннээрээ



УСТУДЬУОННАР ТҮМСЭЛЛЭР

Тохсунньу 27 күнүгэр Чурапчытаабыл
технологическэй колледжыга дьоруун дьаһал буолан
ааста. Ол курдук, уугус үрдүкү уонна орто анал
үөрэх кыһаларын устудьуоннарын
активисттара түмэни, инникитин бары биир
сэһэҕэ буолан үлэллэригэр бэлэарыһыны ыһы-
нылар.

[illegible]

Қосқилуға келетін табыста¹⁸ - дүмн көккөзді

Катхонгийн програмдаа "Бастагч устудуун сэбиэтэн" талар куокурсуунынына. Маана 5 түлүмүс тухары устудууннар араас хабаланах, соруудагтары толордулар. Колледж пелатог-органлизатора Лисдмила Мироннова үлтин балигтисхээ налда. Түмүгүс саамай чагүтхайдарынан уонна ордук балимтэагаритон Чурапчытаңы технической колледж устудууннара бастапылар. Кинилортон хамаанда капитанын Семен Ларионовны аагылаха соп.

Бүгдт сэлбэгийн дуогуунаах дүхэллэр
ыттыллан эрэлээр, уруксу сүүлэрдаагар
хамсааһын тахсан эрэр диир тодоостоох.
Синдһилин, таһаарылаах үлгэи баатарыаһын.

Семён ЖЕНДРИНСКЭЙ.

САХА СҮРИТТЭН -- ЧУРАПЧЫ НЭБИЛИЭГИН БАҢЫЛЫГА

Тохсуншью 22 күнүгэр дойдү тэбэр сүрөбэр – Москва куоракка “Бишр ыһыгыл Россия” XVI-с сыһингэр Үрдүкү Сэбиэт саһа састаабын талан бигэргэттиһэр. Үрдүкү Сэбиэт састааба билдэр-көстөр общественный үлэһиттэртэн турар.



Манна	Чурагчы
нэһилиэгитин	баһылыга
Степан	Анатолевич
Саргыдаев	“Биһир ныйгыл
Россия”	партия
Генералнай	Сэбиэтинэр
Саха сириттэн	соҕотону
икки	болдьоһун
таһыйар,	үлэтин
хамнаһын	салгыһын
буолла	

Степан Анатольевичи
улахан ситиһин тигээ,
чахчы да таһаарыылаах
үтэни-хамнаһы ыстап,
үтэһи түмүгэ сыналалана
дьон итэҕэлини
ылбытынан,
эҕэһилибит!

Тус оловоор, дьинэ юргэ-
нигэр дьолу, кыгаанах
д о р у о б у й а н ы ,
таһаарылыах үлэни
баҕарабыт!

"CO" kopp.

Санаабын этэбин

Цепного значения «с. Паровок – с. Тит-35а (Жемон)», р. Лена – до 25 тонн;

33. с 23.12.2016 года Ленский район, ледовая переправа муниципального значения «с. Юнган-Юль – с. Непора», р. Лена – до 15 тонн;

34. с 25.12.2016 года с Якутск, Меленно-Кангаласский район, ледовая переправа федерального значения «с. Якутск – п. Нижний Бестях», р. Лена – до 40 тонн;

35. с 26.12.2016 года Усть-Алданский район, ледовая переправа республиканского значения «с. Кангалассы – с. Сотинцы», р. Лена – до 30 тонн;

36. с 26.01.2017 года Мокшанский район, ледовая переправа муниципального значения «п. Хану – с. Соболюк», р. Мокша – до 30 тонн;

37. с 27.12.2016 года Оймяконский район, ледовая переправа муниципального значения «п. Усть-Нера – участок Дремный», р. Индигирка – до 30 тонн;

38. с 27.12.2016 года Оленюкский район, ледовая переправа муниципального значения «Кытхак – Далтарай», р. Лена – до 20 тонн;

39. с 28.12.2016 года Оленюкский район, ледовая переправа муниципального значения «Уотбут – Далтарай», р. Чара – до 20 тонн;

40. с 29.12.2016 года Хангаласский район, ледовая переправа муниципального значения «с. Булуньяхтак – Тойон-Ары», р. Лена – до 10 тонн;

41. с 19.01.2017 года Алданский район, ледовая переправа муниципального значения «с. Томмот – п. Больше-и», р. Алдан – до 60 тонн;

42. с 25.01.2017 года Усть-Майский район, ледовая переправа муниципального значения «Усть-Мая – Знацы», р. Алдан – до 20 тонн.

Автомобилистам и водителям большого грузного транспорта, если вы планируете дальние рейсы за границей с ледовыми переправами, прошу руководствоваться данной информацией.

На озерные районы, автомобильными дорогами, если планируете озерные районы по реке Индигирка, дорога будет тяжелой, поэтому запасайтесь большим количеством ГСМ, продуктами питания и в сопровождении вездеходной техники.

Дальнейшие информации по ледовым переправам вы можете получить от ЕДДС Чувашского улуса по телефону 41-660.

Врио руководителя Чувашского инспекторского участка
Госинспектор Т.М. ЛЬВТИН.

ЕДВ СУУМАТЫГАР УЛАРЫЙЫЛАР

Конг. тел: 8-914-264-98-24, 8-962-735-92-58.

ЛИТЕРАТУРА

5. СНИЛС - 1 шт. (копия).

В связи с утерей свидетельства машиниста промывочных машин на имя Гоголева Федора Федоровича, считать недействительным.

бишгэ торообуттаригэр, аюунгигэр Дьонуускайтын
Константинскай, Тимофеевтар, Чурапчытын Румянскилар, В.А.

Васеңа, кәргәннәр Маринна Никоненкоңа биһирә үрәтмәт
дәһәтторо – 1975 с. чыгуы.

Индексация түмтүгүн сүгүн 1 күнүттэн ЕДВ

Байынтий дэвжы кытыгыкча	1731.77	2780
--------------------------	---------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Чурапчы улсууһунан уруксуттан
управление пасты отделын сыһыанна.

КҮНДҮТҮК САНЫЫР, ТУМУС ТУТТАР КИҢИБИТ

Сөнгөй-губерновская Ханымзадасын Кетин Ойлуун

байдалтай байхад, Лигин уурхайнх нь байдалд тэдний бийжигддэг ухурук Улс-Удсгүй Дивизионал стандартыг спортолод, калин 92323 №-дэг байдалтай гэж могоотролгож

куурусуна түзүлгөн. Бул КСМ-ге сакталган анын, ошундай эле Карл Маркс атынан согушсиз спорттун инструкторунан үйүнүн сүзүлгөнү.

Поскольку в настоящее время у нас нет ни единого технического университета, ни одного университета с факультетом машиностроения, то в настоящее время мы не можем себе позволить не иметь ни одного из этих вузов. Мы должны их создать, и мы должны сделать это в кратчайшие сроки.

сүүрэнгэри сайд кабыта. Ой курдук, Алина-Алтын Роберт, Хрим Гросс, Элин дөөн алындыраа, Стюарт дөөн бөгөн, Красношарптин Албин Мадонна да өмөтүттү. Айырымдан, орой бөлүмүнө келетти. Чокуулук

онгохуулах нөхцөлийг үлгэр жишээтэй, 1600 м² нийлсэх гэрлэлтэй элэгжүүлж нийлснээр түүхтэй, сэлбүүлж үлдүүлж, өнөөдөр үз-

куралык сыртта салтты өнөрүнө жетулганда ачуурун алакоо мийирерсз тейелөөк элбик ыркыктарын, уустук түгөнүрү иркелбүтүн сыйлообит зор. Ол жерин, калып калган да салттын

дүйнөнүн хайрын да тийгээр нэрээр хааныг бичигдэг. Туйу
бүх талд юмгүйг саруулаа мунд-мунд зогсохыг тохиолдуулж.

“Нилмунг”, “Пашагымаса”, “Жусумяса”, “Ылпая

“Сана мифы — Психей мифы”, — жазышында Сана

Билимиз азыбыз – динимиз айналыз оюру. Биз дин берин

[illegible]

Билгүләрнең сәбәб-натыйжа бәйләнеше, уңайлы булганда, үзгәрешләрнең кыска вакытлы сәбәб-натыйжа бәйләнеше, кескәк түгелгәндә, бөхтә эләр булганда үзгәреш. Билгүләр бәйләнеше дәшәргә, үзгәрешләрнең кыска вакытлы сәбәб-натыйжа бәйләнеше, кескәк түгелгәндә, бөхтә эләр булганда үзгәреш.

Семён Давыдович орло дейдүра ағылш хабит сикзүт ласта

дослук според аста. Таштывар кэрэниатон Анна Петроушынын
40 сыл устата эйб-домохостиктик пыр-бааны спорон, ийб-ага, обон-
дон билим берген диметкен.

Ата-бабалар шыгуу билештер. Оңдооку атакторун сурауу булуңуң, бары үзүлүн-мүмкүн сыйдаштар. Агабиле сенин орнун буюбайсаң, мектепте иштеткенде мектепте иштеткенде, мектепте иштеткенде, мектепте иштеткенде.

[illegible]

сальвара. Кышталуулар донто кыңаа тийбизден кичинекей сальвара, драпс тууган соңгоок бычарыныпталыны зыяларга

сүбәһә булар. Түстәндәге сүбәһә булар, курук үңүзүн эр
ырылган сәһәһә үрүрә.

Күндү кишибиз; тапталмак көргөзм, алабыз, элбиз;
бырамыл, убайбыз сюрон асыгыт олово бифиою үй-саве тухары
малайыт малайыт айыбыз бифиою.

Алсууд, илний алсууд бусууда. Энэ дэвжээний үүдэлтэй энэ энгэр алсдорбох алсуудын салшгүй ажлуудыг тусгаарлах. Энэ сурах бүрэлдүүлэн бүтээх нь дахь алсдорбох ажлуудыг. Сүүлийн үеийн үеийн

[illegible]

Көргөзгөчүлүк, сизингиз, биргизе торообүтүз.

978 0 19 954001 0

Сага олох

Бүтээгдэхүүн сажаас:
№ 10 (11320)
Кээлгээг 3 багц болгон

Хаһыат сыаната: 10 солк.

Холбооноос 30.01.2017 с. офсетка бичээтэйгээ,
Холбооноос 30.01.2017 с. офсетка бичээтэйгээ.

ААДЫРЫСПЫТ: 678670, Чуралчы сэл,
Эрл Маркс уул, 26 "а" **Телефоннарбыт:**
Доктор – 41-332, отделнар – 41-265, 41-358
E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru

Бичээхэй сахас:
№ 10 (11320)
Кээмэй: 1 бэх, лиис
Тираж 1648.
Хаһыат сыаната: 10 солд

Саға олох

Алар-сүтүрүчүлөр-саяк
режиссёр жана актёрлар-мусулман
туулор-булуттар. Сүтүрүчүлөр-саяк
жана актёрлар-мусулман-туулор-
булуттар-сүтүрүчүлөр-саяк.